

Nerevidirani polugodišnji izvještaj za period 01.01.2023 - 30.06.2023. godine

Izvještaj o dobitku ili gubitku

	01.01.2023-30.06.2023.	01.01.2022-30.06.2022. reklasifikovano
	000 BAM	000 BAM
Prihodi od kamata izračunati metodom efektivne kamatne stope	26 365	27 027
Rashodi od kamata i slični rashodi	(3 122)	(3 126)
Neto prihodi od kamata	23 242	23 901
Prihodi od naknada i provizija	10 415	10 110
Rashodi od naknada i provizija	(2 284)	(2 117)
Neto prihodi od naknada i provizija	8 131	7 993
Prihodi od dividendi i učešća u kapitalu	4	4
Neto dobiti od trgovanja i kursnih razlika po preračunavanju monetarne imovine i obaveza	1 204	1 679
Neto dobiti/gubici od trgovanja finansijskim instrumentima	(39)	(53)
Neto prihod od trgovanja	1 169	1 630
Neto ostali operativni prihodi/rashodi	1 549	505
Ukupni operativni prihodi	34 092	34 030
Troškovi zaposlenih	(9 070)	(9 121)
Troškovi amortizacije materijalne imovine	(1 064)	(1 162)
Troškovi amortizacije nematerijalne imovine	(1 577)	(1 324)
Ostali administrativni troškovi	(7 176)	(6 835)
Ukupni operativni troškovi	(18 886)	(18 442)
Neto operativni rezultat	15 206	15 587
Neto dobiti/gubici od prodaje imovine	105	919
Neto gubici/povrati od umanjenja vrijednosti finansijskih instrumenata	(3 730)	(1 496)
Finansijska imovina po amortizovanom trošku	(3 719)	(1 775)
Finansijska imovina po FV kroz ostali ukupni rezultat	(11)	279
Rezervisanja za rizike i troškove	288	13
Rezultat prije poreza	11 869	15 023
Porez na dobit	(1 062)	(1 156)
Rezultat nakon poreza	10 807	13 867

Izvještaj o ostalom ukupnom rezultatu

	01.01.2023-30.06.2023.	01.01.2022-30.06.2022.
	000 BAM	000 BAM
Rezultat nakon poreza	10 807	13 867
Ostala sveobuhvatna dobit	2 723	6 481
Stavke koje se neće reklasifikovati u dobitak ili gubitak:		
Efekt revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	106	1 021
Neto (gubitak)/dobitak perioda priznati direktno u kapitalu	120	21
Stavke koje se mogu reklasifikovati u dobitak ili gubitak:		
Neto (gubitak)/dobitak od rezervisanja za kreditne rizike na finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	11	(279)
Neto (gubitak)/dobitak od promjene fer vrijednosti finansijske imovine kroz ostali ukupni rezultat	2 486	5 718
Ukupni rezultat za period - dobit	13 530	20 348
Osnovna/razrijeđena zarada po akciji u KM	77,94	100,02

Izvještaj o finansijskom položaju

	30.06.2023.	31.12.2022.
	000 BAM	000 BAM
Imovina		
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	225 517	267 869
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	5	1
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	85 570	85 467
Finansijska imovina po amortizovanom trošku	966 708	1 041 470
Obavezna rezerva kod Centralne banke	96 715	107 367
Kredit i potraživanja od banaka	158 931	105 576
Kredit i potraživanja od komitenata	711 062	828 527
Materijalna imovina	21 613	22 755
Nematerijalna imovina	9 895	11 184
Tekuće poresko sredstvo	-	-
Odložena poreska sredstva	1 132	1 301
Ostala aktiva	5 616	6 064
Ukupna imovina	1 316 056	1 436 110

	30.06.2023.	31.12.2022.
	000 BAM	000 BAM
Obaveze		
Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	249
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	987 687	1 127 300
Depoziti i krediti od banaka	19 400	61 718
Depoziti i krediti od komitenata	966 801	1 063 610
Obaveze po osnovu zakupa	1 486	1 972
Finansijske obaveze koje se drže radi trgovanja	-	-
Poreske obaveze	794	1 206
Tekuće poreske obaveze	20	444
Odložene poreske obaveze	774	762
Ostale obaveze	26 874	20 349
Rezervisanja za kreditne rizike i garancije	3 762	3 036
Rezervisanja za rizike i troškove	1 603	2 168
Ukupno obaveze	1 020 724	1 154 308
Kapital i rezerve		
Akcijski kapital	97 055	97 055
Emisiona premija	373	373
Zakonske rezerve	9 706	9 706
Rezerve kapitala	43 294	43 222
Regulatorne rezerve za kreditne gubitke	-	-
Rezerve vrednovanja	695	(1 909)
Zadržana zarada	133 404	109 976
Neto dobit za tekuću godinu	10 807	23 379
Ukupno kapital i rezerve	295 332	281 802
Ukupno obaveze, kapital i rezerve	1 316 056	1 436 110
Vanbilans		
Neopozive obaveze za kredite	80 539	86 545
Izdate garancije	102 227	110 823
Akreditivi	402	313
Ukupno vanbilans	183 169	197 681

Izvještaj o tokovima gotovine

	01.01.2023-30.06.2023.	01.01.2022-30.06.2022.
	000 BAM	000 BAM
Tok gotovine iz poslovnih aktivnosti		
Prihodi od kamata i slični prihodi	26 302	27 027
Rashodi od kamata i slični rashodi	(2 840)	(3 126)
Prihodi od naknada i provizija	10 400	10 110
Rashodi od naknada i provizija	(2 305)	(2 117)
Prihodi od dividendi i učešća u kapitalu	4	4
Neto dobiti od trgovanja i kursnih razlika po preračunavanju monetarne imovine i obaveza	1 204	1 679
Administrativni troškovi poslovanja	(16 246)	(16 028)
Ostali prilivi/odlivi	1 616	1 444
a) Neto gotovina iz poslovnih aktivnosti prije promjena u finansijskoj imovini i obavezama po amortizovanom trošku	18 136	18 993
Promjene u finansijskoj imovini po amortizovanom trošku		
Obavezna rezerva kod Centralne banke	10 655	14 169
Kredit i potraživanja od banaka	(53 571)	(9 506)
Kredit i potraživanja od komitenata	115 549	21 206
Ostala aktiva	435	825
b) Neto promjene u finansijskoj imovini po amortizovanom trošku	73 068	26 694
Promjene u finansijskim obavezama po amortizovanom trošku		
Depoziti i krediti od banaka	(38 867)	(38 962)
Depoziti i krediti od komitenata	(88 952)	(132 358)
Ostale obaveze	6 525	5 987
c) Neto promjene u finansijskim obavezama po amortizovanom trošku	(121 294)	(165 334)
Neto tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti prije poreza (a+b+c)	(30 090)	(119 647)
Porez na dobit	(1 625)	(1 335)
1. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti	(31 714)	(120 982)
Tokovi gotovine iz ulagačkih aktivnosti		
Ulaganja u materijalnu imovinu	(524)	(737)
Prodaja materijalne imovine	195	
Ulaganja u nematerijalnu imovinu	(538)	(1 433)
Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		148 568
Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	2 659	
2. Neto tok gotovine iz ulagačkih aktivnosti	1 792	146 398
Tokovi gotovine iz finansijskih aktivnosti		
Isplata dividende		-
Otplata dugoročnih najмова	(486)	(315)
Prilivi po uzetim kreditima	142	12 048
Otplata uzetih kredita	(12 085)	(9 069)
3. Neto tok gotovine iz finansijskih aktivnosti	(12 429)	2 664
4. Neto povećanje/(smanjenje) gotovine (1+2+3)	(42 352)	28 080
5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda	267 869	170 222
6. Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda (4+5)	225 517	198 302

Izvještaj o promjenama na kapitalu

	Akcijski kapital	Emisiona premija	Zakonske rezerve	Rezerve kapitala	Regulator. rezerve za kreditne gubitke	Rezerve vrednovanja	Zadržana zarada	Neto dobit za godinu	Ukupno
	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM
Stanje na dan 01. januar 2022.	97 055	373	9 706	43 001	(5 076)	(3 677)	89 859	25 342	256 583
Raspodjela dobiti							25 342	(25 342)	-
Isplata dividende									-
Prenos u rezerve				221	5 076		(5 297)		-
Neto dobit za godinu								23 379	23 379
Ostali ukupni rezultat									
Neto (gubitak)/dobitak od promjene fer vrijednosti finansijske imovine kroz ostali ukupni rezultat						837			837
Neto (gubitak)/dobitak od rezervisanja za kreditne rizike na finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat						(267)			(267)
Neto (gubitak)/dobitak perioda priznat direktno u kapitalu							72		72
Efekti revalorizacije materijalne imovine						1 198			1 198
Ukupan ostali rezultat	-	-	-	-	-	1 768	72	-	1 840
Stanje na dan 31. decembar 2022.	97 055	373	9 706	43 222	-	(1 909)	109 976	23 379	281 802
Raspodjela dobiti							23 379	(23 379)	0
Isplata dividende									0
Prenos u rezerve				72			(72)		0
Neto dobit za godinu								10 807	10 807
Ostali ukupni rezultat									0
Neto (gubitak)/dobitak od promjene fer vrijednosti finansijske imovine kroz ostali ukupni rezultat						2 486			2 486
Neto (gubitak)/dobitak od rezervisanja za kreditne rizike na finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat						11			11
Neto (gubitak)/dobitak perioda priznati direktno u kapitalu							120		120
Efekti revalorizacije materijalne imovine						106			106
Ukupan ostali rezultat	-	-	-	-	-	2 603	120	-	2 723
Stanje na dan 30. juni 2023.	97 055	373	9 706	43 294	-	695	133 404	10 807	295 332

OSNOVNE INFORMACIJE O BANCIMA - 30. jun 2023.					
Naziv: UniCredit Bank a.d. Banja Luka	NADZORNI ODBOR:			UPRAVA BANKE:	
Adresa: Marije Bursać br. 7, 78 000 Banja Luka	Pasquale Giamboi	Predsjednik	UniCredit S.p.A.	Gordan Pehar	Predsjednik Uprave Banke
Telefon: + 387 51 243 200	Daniel Svoboda	zamjenik Predsjednika	UniCredit S.p.A.	Jasminka Bajić	Član Uprave Banke zadužen za Finansije
Telefaks: + 387 51 212 830	Margherita Giulia Cerqui	član	UniCredit S.p.A.	Miloš Belić	Član Uprave Banke zadužen za Upravljanje rizicima
E-mail: info-bl@unicreditgroup.ba	Vedran Stanetić	član	Nezavisni član	Željko Kišić	Član Uprave Banke zadužen za Maloprodaju i Korporativno bankarstvo
S.W.I.F.T. BLBABA22	Zoran Vasiljević	član	Nezavisni član	Roland Viskupić	Član Uprave Banke zadužen za Podršku poslovanju
				Diana Bevanda	Član Uprave Banke zadužen za Ljudske potencijale i korporativnu kulturu

ODBOR ZA REVIZIJU			Interni revizor:	Ivana Kalaba
Jelena Poljašević	predsjednik	Nezavisni član	Broj filijala:	32
Ante Križan	član	Zagrebačka banka d.d.	Broj zaposlenih:	393
Graziana Mazzone	član	UniCredit S.p.A.	Akcionari, koji imaju 5% ili više akcija sa glasačkim pravima:	UniCredit S.p.A. Italija
			Eksterni revizor:	KPMG B-H d.o.o. za reviziju

Napomena:

Nerevidirani polugodišnji izvještaj za period 01.01.2023 - 30.06.2023. godine u skraćenom obliku je objavljen na internet stranici Banke: **www.unicreditbank-bl.ba** i na internet stranici Banjalučke berze a.d. Banja Luka: **www.blberza.com**.